

National Council of Provinces

PHALAMENNDE YA AFURIKA TSHIPEMBE

- Phalamennde i na nn̄u mbili.
- Buthano ja Lushaka (NA), Jine ja vha na mirado ya 400, na
- Khorø ya Lushaka ya Mavundu (NCOP), ine ya vha na vhurumelwa ha henefha kha 90.

KHORØ YA LUSHAKA YA MAVUNDU

- Ndayotewa i amba uri Khorø ya Lushaka ya Mavundu i imela mavundu u vhona uri madzangalelo a mavundu a dzhielwa n̄ha kha davhi ja lushaka ja muvhuso.
- I ita izwi nga u dzenela kha maitele a vhusimamilayo a lushaka, na nga u netshedza foramu ya lushaka ya Khanedzano dza tshishavha nga ha mafhuno a ndeme a kwamaho mavundu.
- NCOP i vhona hafhu uri madzangalelo a muvhuso wapo o imelwa kha vhuimo ha nthesa.

KUVHUMBELWE KWA NCOP

- NCOP yo vhumbwa nga vhurumelwa ha t̄ahe he ha tiwa nga vhusimamilayo ha vundu, na vhurumelwa vhu bvaho kha Dzangano ja Mivhuso yapo ya Afurika Tshipembe (SALGA).
- Vhurumelwa vhuñwe na vhuñwe ha vundu ho vhumbwa nga mirado ya fumi vhu re na:
- Vhurumelwa ha rathi ha t̄ahe a Afurika Tshipembe na u netshedza hafhu muvhuso wapo vhuimo ha u dzenela kha khaseledzo dza vhusimamilayo kha vhuimo ha lushaka.
- Vhurumelwa vhu rangwa phanda nga Mulangavundu wa vundu j̄iñwe na j̄iñwe, ane a vha muñwe wa vhurumelwa ho kheaho.

- Arali zwo tea, Mulangavundu a nga ta muñwe-vho u dzhia vhuimo hawe.
- Murumelwa wa SALGA u nangiwa nga komiti khulwane u bva kha tshigwada tsha vhuaimeli vha Madzangano a Muvhuso Wapo kha mavundu a t̄ahe.

VHAOFISIRI VHA NCOP

- NCOP i khetha Vhaofisiri Vhatshimbidzi u bva kha mirado yayo.
- Mudzulatshidulo, na
- Vhafarisa Mudzulatshidulo vhavhili.
- Vhaofisiri avha vha laula mushumo wa NCOP na u ranga phanda khanedzano, na u vhona uri vhurumelwa vhu amba ho vhofholowa ngeno vha tshi tevhela milayo ya Nndu.
- Mufarisa Mudzulatshidulo wa tshoñhe u nangiwa lwa miñwaha miñanu ngeno Vhalangavundu vha mavundu vha tshi sielisana u vha Vhafarisa Mudzulatshidulo lwa ñwaha.

MUSHUMO WA NCOP

- NCOP i vhonwa sa tshiimiswa tsha u swikela vhuvhusi ha tshumisano na dimokirasi ya u dzenela, na u vha tshigambilu tsha u amba zwi kwamaho muvhuso wapo na wa vundu kha vhuimo ha lushaka.
- NCOP i ñea vhupfiwa kha vhuhambedzanyi ha mavundu a t̄ahe a Afurika Tshipembe na u netshedza hafhu muvhuso wapo vhuimo ha u dzenela kha khaseledzo dza vhusimamilayo kha vhuimo ha lushaka.

MUSHUMO WA U SIKA MILAYO

- NCOP i dzhiela n̄ha, ya phasisa, ya khwinisa, ya dzinginya khwiniso kha kana ya thudzela thungo milayo.

- I fanelia u dzhiela n̄ha Milayotibe yothe ya lushaka.
- I nga rangela phanda kana u dzudzanya Milayotibe i welaho ngomu ha Shedulu ya 4 ya Ndayotewa (mafhungo ane vhusimamilayo ha lushaka na ha vundu ho t̄anganela ha vha na mañda a u sika milayo) na miñwe Milayotibe i kwamaho mavundu.

- Vhunzhi ha mushumo wa vhusimamilayo hu itwa kha komiti, fhedzi Milayotibe yothe i tea u livhiswa kha dzulo ja NCOP u itela khanedzano kana u vota uri Milayotibe u a t̄anganedzwa kana a u t̄anganedzwi.
- I na mushumo wa Ndayotewa wa vhusimamilayo wa u shuma na tshakha tharu dza Milayotibe:

Milayotibe i sa kwamiho mavundu:

- Milayotibe i sa kwamiho mavundu ndi iyo i re na vhushaka na mishumo ya lushaka; u fana na vhupileli, mafhuno a zwa nn̄da na vhulamukanyi.
- Musi Milayotibe iyo yo phasiswa nga Buthano ja Lushaka, i iswa kha NCOP uri i votuelwe.
- Arali NCOP i tshi ñoga u ita tshanduko kha Mulayotibe, u humiselwa kha Buthano ja Lushaka, Jine ji nga tenda kana ja hana tshanduko.

Milayotibe i kwama mavundu thwii:

- Tsumbo dza Milayotibe i kwamaho mavundu dzi katela pfunzo, vhuerdi, vhulondavathu na mutakalo.
- Vhunzhi ha Milayotibe iyi i nga dzeniswa kha NCOP nga iñwe ya Nndu; fhedzi hu na Milayotibe miñwe ine ya fanelia thoma kha Buthano ja Lushaka.
- Musi hu tshi votuelwa Milayotibe iyi kha NCOP, vundu j̄iñwe na j̄iñwe ji na votu nthihi.

- Arali hu na u sa tendelana vhukati ha NA na NCOP nga ha Mulayotibe u kwamaho mavundu, Mulayotibe u fanelia u rumelwa kha Komitikhonanyi.

Milayotibe i khwinisaho Ndayotewa:

- Musi Mulayotibe u khwinisaho kana u shandukisa Ndayotewa u tshi kwama mavundu thwii, mavundu a henefha kha rathi kha a t̄ahe a tea u tendelana nawo.
- Arali Mulayotibe wa u khwinisa Ndayotewa u sa kwami mavundu thwii, Ndayotewa i ñoga NCOP i tshi hanedzana nga ha Mulayotibe (hu si na u vota) musi u sa athu u ya kha NA u vuotelwa.

MUSHUMO WA VHULAVHELESI

- Vhulavhelesi ndi mushumo wa ndayotewa wo netshedzwaho Phalamennde (hu tshi katekwa na Vhusimamilayo ha Mavundu) u ñola na u vhea ño kha mishumo wa muvhuso.
- NCOP i na vhulavhelesi kha zwithu zwa lushaka zwa mavundu na muvhuso wapo.
- NCOP i nga vhidza muraño wa Khabinete, muofisiri kha muvhuso wa lushaka kana muvhuso wa vundu, uri a dzenela muñgano wa Khorø kana wa komiti ya Khorø.
- Vhurumelwa ha NCOP vhu nga vhudzisa Vhaminisiya vha Khabinete mbudziso dzi ne dza fanelia u fhindulwa kha NCOP.
- NCOP kana iñwe ya komiti dzayo i nga t̄anganedza phethisheni, vhuimeleli kana makumedzwa a bvaho kha vhatu vha re na dzangalelo kana zwiimiswa.

- NCOP i ita madalo a vhulavhelesi kha zwitshavha u vhona uri vhathu vha wana mafhungo a ngoho nga thodea na khaedu zwa vhathu.

KOMITI DZA NCOP

- Komitit dza NCOP dzi vhidzwa u pfi ndi Komiti dza u t̄odisisa na vhulavhelesi , sa tsumbo, Komiti ya u t̄odisisa na vhulavhelesi ya zwa Dzinndu, ya Mishumo ya Muvhuso na ya Vhuendi.
- Komitit iñwe na iñwe i vhonana na mushumo wa mihasho yo tiwaho ya muvhuso. Komiti i dovha ya dzhenha kha khanedzano na u khwinisa Milayotibe, na u dzudzanya vhupfiwa ha vhathu arali fhungo ji na dzangalelo ja tshitshavha.
- Komitit dzi nga vhidza muthu muñwe na muñwe uri a ñee vhuñanzi kana u bvisa mañwalo, nahone vha nga t̄oda muthu muñwe na muñwe kana tshiiimiswa tshi tshi vhiga khavho.
- Musi ho no itwa khanedzano dza Mulayotibe nga komiti, u ñetshedzwa kha NCOP uri u votuelwe.
- Vhurumelwa vhuriwe na vhuriwe ha mavundu vhu na voutu nthihi ine ya itwa nga murangaphan̄a wa vhurumelwa o imela vundu.

MUSHUMO WA MURADO WA TSHITSHAVHA KHA VHULAVHELESI

Mirado ya tshitshavha vha nga vha na zwine vha dzenisa zwa ndeme kha vhulavhelesi u vhona uri muvhuso u na vhudifhinduleli kha thodea dza vhathu. Hedzi ndi ñdila dziñwe dzi ne dza nga shumiswa.

U BVISA VHUPFIWA

- U ñetshedza vhupfiwa kha komiti ya Phalamennde ndi iñwe ñdila ya uri u pfiwe kha Phalamennde.
- Nga u ñetshedza vhupfiwa, vha na tshifhinga tsha u t̄utuwedza muhumbulo wa mirado ya komiti vhane vha khou rera na u hanedzana nga ha tshinwe tshipida tsha mulayo musi tshi sa athu fhela.

PHETHISHENI

- Phethisheni ndi iñwe ñdila ya u ñetshedza mbilaelo kana fhungo ji kwamaho tshitshavha kha tshenzhemo ya Phalamennde uri i dzhie vhukando vhu re kha maanda ayo.
- Pfanelo ya u ñetshedza phethisheni kha Phalamennde ndi pfanelo ya mudzulapo muñwe na muñwe wa shango nahone yo netshedzwa kha Ndayotewa.
- Muthu muñwe na muñwe, zwigwada zwa vhathu kana dzangano vha na pfanelo ya u ñetshedza phethisheni kha Phalamennde.

KHA VHA KWAME MURADO WA PHALAMENNDE

- Mirado ya tshitshavha vha nga kona u kwama MP kha ofisi dza vhukhethelo u mona na shango kana Phalamenndeni arali vha tshi t̄oda u wana thikhedzo kha fhungo jine vha vhona ji ja ndeme kana musi vha tshi t̄oda thuso kha iñwe thaidzo.

Produced by the Public Education Office • Parliamentary Communication Services • INSPIRED BY PEOPLE
www.parliament.gov.za • P.O. Box 15, Cape Town, 8000 • Telephone: (021) 403 3341 Facsimile: (021) 403 3303

PARLIAMENT
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



PARLIAMENT
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Tshivenda



National Council of Provinces